

# Bosna i Hercegovina Rukometni savez Federacije BiH

## Propozicije natjecanja/takmičenja

SEZONA 2020 – 2021

- RS F BiH - SJEVER
- RS F BiH - JUG
- RS F BiH - ŽENE

Mostar, 26.09.2020.

# SADRŽAJ

I.OPŠTI UVIJETI/USLOVI	Čl. 1 – 2	Strana 3
II.DVORANA	Čl. 3 – 7	Strana 3 – 4
III.KALENDAR TAKMIČENJA/NATJACANJA	Čl. 8 – 12	Strana 4 – 5
IV.FINANCIJSKI TROŠKOVI	Čl. 13 – 14	Strana 5 – 6
V.VOĐENJE TAKMIČENJA	Čl.15 – 21	Strana 6 – 7
VI.EKIPE	Čl. 22 – 33	Strana 7 – 10
VII.ORGANIZACIJA UTAKMICE	Čl. 34 – 52	Strana 10 – 14
VIII.SLUŽBENE OSOBE UTAKMICE	Čl. 53 – 77	Strana 14 – 19
IX.PRIVREMENI I TRAJNI PREKID UTAKMICE	Čl. 78 – 80	Strana 19 – 20
X.ODGODA UTAKMICA	Čl. 81 – 84	Strana 20 – 21
XI.ŽALBA NA UTAKMICU	Čl. 85 – 91	Strana 21 – 22
XII.REGISTRACIJA UTAKMICA	Čl.92 – 98	Strana 22 – 24
XIII.TAKMIČENJE	Čl.99 – 105	Strana 24 – 25
XIV.KAZNENE ODREDBE	Čl.106 – 113	Strana 25 – 29
XV.TV,RADIO,FILMSKA, VIDEO I REKLAMNAPRAVA	Čl.113 – 114	Strana29 – 30
XVI.PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE	Čl.115 – 117	Strana 30

Na osnovu člana 48. Statuta Rukometnog saveza Federacije Bosne i Hercegovine, Upravni odbor Rukometnog saveza Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu UO RS F BiH), na svojoj sjednici održanoj **dana 26.09.2020.** godine donio je:

## **PROPOZICIJE TAKMIČENJA/NATJECANJA**

*PRVIH LIGA RS F BIH ZA 2020 /2021. god.*

### **I - OPŠTI UVJETI/USLOVI**

#### *Član 1.*

- 1) Ovim se Propozicijama takmičenja/natjecanja (u daljem tekstu Propozicije) određuje oblik takmičenja u Prvim ligama RS F BiH u muškoj (JUG i SJEVER) i ženskoj konkurenciji, koje organizira Rukometni savez Federacije Bosne i Hercegovine ( u daljnjem tekstu RS FBiH) .
- 2) Propozicije takmičenja/natjecanja (nakon usvajanja) bit će objavljene na oficijelnoj web službenoj stranici RS F BiH: [www.rsfbih.ba](http://www.rsfbih.ba) ili RS BiH: [www.rsbih.com](http://www.rsbih.com).
- 3) Propozicijama se određuju obveze, prava i dužnosti klubova, službenih osoba i drugih nosilaca aktivnosti koje slijede iz takmičenja/ natjecanja u **2020/2021** godini.

#### *Član 2.*

- 1) Sve ekipe učesnice/ci takmičenja/natjecanja moraju biti registrirane najmanje 15 dana do početka takmičenja/natjecanja.
- 2) Igrači-ce, treneri i službene osobe također moraju biti registrirani i licencirani najmanje 15 dana do početka takmičenja/ natjecanja.
- 3) Registracije i licence igrača-ica i službenih osoba rade se elektronski u skladu sa Registracionim pravilnikom i objavljuju se na službenoj stranici RS F BiH prije početka jesenjeg i proljećnog dijela prvenstva ili po obavljenoj registraciji i licenciranju za vrijeme trajanja prelaznog roka.**

### **II - DVORANA**

#### *Član 3.*

1. Sve dvorane moraju biti dekorirane zastavama Bosne i Hercegovine i RS F BiH.
2. Ekipe domaćin utakmice, koja priređuje utakmicu u registriranoj sportskoj dvorani, koja u trenutku odigravanja utakmice ne ispunjava uvjete iz stava 1. ovog člana, kaznit će se novčanom kaznom.

#### *Član 4.*

- 1) Utakmice se igraju u sportskim dvoranama, koje je registrirao Rukometni savez RS F BiH ili RS BiH o tome izdao odgovarajuće rješenje.**
- 2) Uslovi koje moraju ispunjavati sportske dvorane su:
  - ⤴ Teren za igru je dimenzija 40 x 20 metara, a pod mora biti od drveta ili drugog elastičnog materijala;
  - ⤴ Teren za igru mora biti odvojen od gledalaca ogradom koja će onemogućiti ulazak gledalaca na teren. Visina ograde je jedan metar i ista mora biti udaljena od terena za igru najmanje jedan metar;
  - ⤴ Na golovima/vratima moraju biti postavljene ispravne mreže;
  - ⤴ Golovi/vrata moraju biti pričvršćeni za pod;
  - ⤴ Dvorana mora biti pravilno osvijetljena i uz odgovarajući raspored svjetlosnih izvora. Jačina svjetla je najmanje 500 luksa;
  - ⤴ Dvorana mora da ima svlačionice za svaku ekipu posebno i posebno za suce sa tuševima i sanitarnim uređajem.
  - ⤴ U dvorani mora biti posebna prostorija za sastavljanje zapisnika utakmice koja se stavlja delegatu/nadzorniku na raspolaganje.

- ♣ U određenom prostoru pored terena za igru mora se postaviti zapisnički sto i pored njega sa obje strane **klupe sa 16 mjesta ili 16 uvezanih stolica** za rezervne igrače i službene osobe kluba.
  - ♣ Liječnik /zdravstveni radnik i spiker sjede pored zapisničkog stola.
  - ♣ Za zapisničkim stolom sjede samo delegat/nadzornik, zapisničar i mjerilac vremena. Iznimno za zapisničkim stolom mogu da sjede po jedan predstavnik obje ekipe i to kada u dvorani dođe do kvara na semaforu ili semafor uopće ne radi ili kada na utakmicu ne dođe delegat/nadzornik.
  - ♣ Na klupama sjede rezervni igrači/ice u sportskoj opremi i najviše četiri službene osobe sa istaknutim odgovarajućim **oznakama ( A, B, C i D )**; svi moraju biti upisani u zapisnik sa utakmice i **sve službene osobe moraju biti jednoobrazno obučene u sportsku ili drugu opremu kluba,koja mora biti u boji različitoj od boje dresova protivničke ekipe.**
  - ♣ U dvorani se mora nalaziti semafor za pokazivanje vremena i rezultata utakmice. Vrijeme se mjeri od **2 x od 0 do 30 minuta.**
  - ♣ U vrijeme igranja utakmice u dvorani mora biti istaknuta zastava BIH i RS BIH.
  - ♣ Dozvoljeno je igračima/icama da koriste ljepilo i isto mogu držati – odložiti na patikama. Međutim, nije dozvoljeno držanje ljepila na rukama ili zglobovima, jer ljepilo može dospjeti u oči ili lice igrača/ica i tako ugroziti zdravlje protivnika.
- 3) Bez obzira što je dvorana službeno registrirana od strane Rukometnog saveza BiH ili RS F BiH, **domaćin je obavezan da na svakoj utakmici osigura da svi naprijed navedeni uvjeti u cijelosti budu ispunjeni**, a utakmica će početi kada suci utvrde da su se stekli uvjeti za odigravanje utakmice.
- 4) Ekipa, domaćin utakmice, koja organizira utakmicu u registriranoj sportskoj dvorani, koja u trenutku odigravanja utakmice ne ispunjava uvjete iz odredbe stava 2.ovog člana,kaznit će se novčanom kaznom.
- 5) Domaćin utakmice je odgovoran i za ispunjenje svih preduvjeta za provedbu epidemioloških mjera u dvoranama u kojima organiziraju utakmice u skladu sa uputama i preporukama nadležnih zdravstvenih institucija i stožera Civilne zaštite, dok su iste na snazi.**
- Sastavnim i obvezujućim dijelom ovih Propozicija mogu biti i posebne Odluke i Upute o organizaciji utakmica, koje donosi, usvaja i distribuira klubovima UO RSFBiH na temelju Odluka i Preporuka stožera Civilne zaštite i nadležnih zdravstvenih institucija o obvezujućim mjerama i radnjama vezanih za organizaciju sportskih takmičenja, u vrijeme izvanrednih situacija uzrokovanim epidemiološkim i pandemijskim razlozima.

#### *Član 5.*

- 1) U sportskoj dvorani je zabranjeno pušenje.
- 2) Ekipa (domaćin organizator utakmice) koja ne bude poštovala uslove iz odredbe stava 1.ovog člana,kaznit će se novčanom kaznom.

#### *Član 6.*

- 1) U sportskoj dvorani gdje se igra utakmica zabranjeno je unošenje staklenih i tvrdih predmeta, pogodnih za bacanje u polje za igru.
- 2) Ekipa (domaćin organizator utakmice) koja ne bude poštovala uvjete iz odredbe stava 1. ovog člana, kaznit će se novčanom kaznom.

#### *Član 7.*

- 1) U gledalištu sportske dvorane, najmanje dva (2) sata prije i za vrijeme utakmice, je zabranjena prodaja alkoholnih pića, kao i unošenje istih.
- 2) Ekipa (domaćin organizator utakmice) koja ne bude poštovala uvjete iz odredbe stava 1. ovog člana, kazni će se novčanom kaznom.

### **III - KALENDAR TAKMIČENJA/NATJECANJA**

#### *Član 8.*

- 1) Termini igranja utakmica, u svim takmičenjima, moraju biti usklađeni sa Kalendarom takmičenja/natjecanja RS F BiH kojeg je usvojio UO RS F BiH pred početak svake takmičarske/natjecateljske sezone.
- 2) Za izradu kalendara takmičenja/natjecanja je odgovorna kancelarija RS F BiH i izrađuje se na prijedlog Stručne komisije/povjerenstva, selektora nacionalnih timova BiH, što u konačnici mora biti usklađeno sa kalendarom takmičenja/natjecanja EHF i IHF.

#### *Član 9.*

- 1) Igranje utakmica izvan propisanog termina dopušteno je samo iznimno, o čemu odluku donosi Komesar/Voditelj takmičenja/natjecanja u slučaju opravdanog razloga, isključivo na pisani zahtjev klubova i suglasnost oba kluba.
- 2) Utakmice koje se odgađaju na način iz stava 1. ovog člana igraju se u rezervnim terminima (srijeda ili drugi dan u sedmici ako će se ugroziti regularnost takmičenja), tj. u prvom slobodnom terminu, a u cilju regularnosti takmičenja/natjecanja, najkasnije u roku od 15 dana od ranije predviđenog termina. Ovaj rok se može skratiti, odlučuje Komesar/Voditelj takmičenja.

#### *Član 10.*

- 1) Utakmice se igraju prema utvrđenom i usvojenom Kalendaru takmičenja/natjecanja u redovnim terminima:

#### **MUŠKARCI**

**Subota - od 15:00 do 20:00 sati,  
Nedjelja - od 13:00 do 17:00 sati**

#### **ŽENE**

**Subota - od 15:00 do 20:00 sati,  
Nedjelja - od 13:00 do 17:00 sati i**

**Srijeda - od 17,00 do 20,00 sati, odgođene utakmice i utakmice koje su predviđene Kalendarom takmičenja za igranje srijedom.**

Ako je Odlukom Komesara/Voditelja zbog regularnosti takmičenja, zahtjeva da se utakmice igraju u dugom terminu ne može početi poslije 15,00 sati, iz Člana 9.

Uz suglasnost obje ekipe i odluke Komesara/Voditelja takmičenja, utakmica se može odigrati i izvan vremenskog roka određenog u stavu 1. ovog člana.

#### *Član 11.*

- 1) Ako je kalendarom takmičenja/natjecanja predviđeno da se utakmica odigra radnim danom, **početak utakmice mora biti zakazan od 17:00 do 20:00 sati.**

#### *Član 12.*

- 1) **Ukoliko utakmicu direktno prenosi ovlašteni televizijski servis, utakmica će se igrati prema usuglašenom terminu sa televizijskim servisom**

### **IV. FINANCIJSKI TROŠKOVI**

#### *Član 13.*

- 1) Ekipe su obavezne uplatiti kotizaciju za takmičenje na račun RS F BiH. Visina kotizacije za klubove - muškarci je 2.500,00 KM ,a za ženske klubove 1.500,00KM
- 2) Visinu i način uplate kotizacije iz stava 1. ovog člana se određuje odlukom UO RS F BiH.  
Kotizacija se uplaćuje u 2 rate.  
- prva rata za muškarce:1.250,00 KM 5 dana prije početka natjecanja, druga rata 1.250,00 se uplaćuje petnaest dana prije početka drugog dijela natjecanja.

- za ženske klubove: prva rata 750,00 KM 5 dana prije početka natjecanja, druga rata od 750,00 KM se uplaćuje petnaest dana prije početka drugog dijela natjecanja.

3) Ekipa koja ne uplati kotizaciju iz stava 1. i 2 ovog člana u vremenskom roku i na način koji je odredio UO RS F BiH, ne može sudjelovati u takmičenju.

U slučaju ne poštivanja rokova utvrđenih u ovom članku, Komesar je obavezan primjeniti Propozicije takmičenja Prve lige F BiH za sezonu 2020/21.

Za cjelovitu provedbu i nadzor pravovremenog izvršavanja uplata pripadajućih iznosa je zadužena kancelarija RS F BiH, a sekretar/tajnik je u obvezi pisanim informacijama redovito izvještavati članove UO RS F BiH, te Voditelja natjecanja o izvršavanju istih.

#### *Član 14.*

### **Troškovi službenih lica**

Troškovi službenih lica na Prvim ligama F BiH određuju se za jednu utakmicu u obliku paušala u ukupnom iznosu (za sudački par i kontrolora/nadzornika) **od 450,00 KM**, bez obzira na prebivalište službenih osoba.

### **Način isplate troškova službenih lica**

Naknada – taksa za obavljanje dužnosti službenih osoba isplaćuje se bezgotovinski na transakcijske račune službenih osoba u jednakim dijelovima (1/3)

Ekipa je obavezna da po objavi nominacije na osobne transakcijske račune nominiranih službenih osoba izvrši uplatu naknade za obavljanje dužnosti službenih osoba i da im dokaz o uplati stavi na uvid prije početka utakmice. Naknada se može izvršiti na račun jedne od nominiranih službenih osoba, s obavezom podjele troškova.

U slučaju kasne objave delegiranja ili anonimnog delegiranja ili promjene delegiranja ekipa domaćin je obavezna da troškove službenih osoba izmiri prvog narednog dana nakon odigravanja utakmice

Službene osobe su obvezne da predstavniku ekipe domaćina

- potpišu dokument koji osigurava domaćin na osnovu kojeg je izvršena ili će biti izvršena isplata naknade-takse za službene osobe za obavljanje njihove službene dužnosti
- U slučaju da utakmica nije odigrana, suci su dužni prvog narednog dana da izvrše klubu domaćinu povrat naknade – takse za obavljanje dužnosti
- U slučaju da utakmica nije odigrana, a službene osobe su došle u mjesto igranja, imaju pravo naplatiti samo po 1/2 dnevnice ako je mjesto prebivališta udaljeno više od 20 kilometara i putne troškova po stvarnim kilometrima - 15% od cijene benzina eurosuper 95 po jednom prijeđenom kilometru.

- Predaja naloga za troškove.

Nalog mora biti popunjen sa svim neophodno potrebnim podacima.

### **V - VOĐENJE TAKMIČENJA**

#### *Član 15.*

1) Takmičenjima u Prvim ligama u organizaciji RS F BiH, rukovodi Komesar/Voditelj koga imenuje UO RS F BiH. Komesar/Voditelj takmičenja je zadužen za kompletno organizacijsko-tehničko provođenje takmičenja.

**2) Komesar/Voditelj u prvom stupnju donosi sve odluke u vezi takmičenja primjenjujući odredbe važećih normativno-pravnih akata saveza.**

#### *Član 16.*

1) Obaveze Komesara / Voditelja takmičenja su da:

- ▲ predlaže Izvršnom odboru Propozicije takmičenja/natjecanja najkasnije mjesec dana prije početka takmičarske/natjecateljske sezone
- ▲ neposredno upravlja takmičenjima na osnovu ovih Propozicija takmičenja i drugih akata RS F BiH,
- ▲ vrši nominaciju službenih osoba,

- ▲ odlučuje o svim pitanjima u vezi sa takmičenjem u prvom stupnju,
- ▲ odlučuje o kaznama u prvom stupnju,
- ▲ samostalno pokreće disciplinske postupke i odlučuje u prvom stupnju o kaznama u vezi sa prekršajima Klubova i pripadnika RS F BiH na utakmicama,
- ▲ određuje utakmice visokog rizika,
- ▲ registrira utakmice
- ▲ odlučuje po žalbama na utakmice u prvom stupnju
- ▲ radi i druge poslove i zadatke u pogledu uspješnog provođenja takmičenja.

#### *Član 17.*

- 1) Bilten/Glasnik je službeno i javno sredstvo izvještavanja i objavljivanja odluka i zaključaka Komesara/Voditelja takmičenja.
- 2) Komesar/Voditelj takmičenja je dužan redovno izdavati Bilten/Glasnik i to nakon svakog odigranog kola, te ga putem elektronske pošte dostaviti svim učesnicima takmičenja i postaviti na web stranicu RS F BIH
- 3) U Biltenu/Glasniku se objavljuju odluke Komesara/Voditelja donijete u prvostepenom postupku i postavljanjem Biltena/Glasnika na web stranicu RS F BIH smatra se da je izvršena dostava osobi ili klubu na koje se odluka odnosi.

#### *Član 18.*

- 1) Komesar/Voditelj ima pravo donijeti odluku, sa ciljem apsolutne regularnosti natjecanja, da se sve ili samo neke utakmice posljednja tri (3) kola, igraju istog dana i u isto vrijeme, o čemu mora obavijestiti sve učesnike prije posljednja 3 (tri) kola.

#### *Član 19.*

- 1) Komesar/Voditelj ima pravo odrediti dan i sat početka utakmice, ukoliko se ekipa domaćin utakmice nije pridržavao odredbi iz člana 10.,11. i 12. ovih Propozicija.

#### *Član 20.*

Komesar/Voditelj je obavezan u roku od petnaest (15) dana, računajući od datuma prijema žalbe,donijeti odluku o žalbi u prvom stupnju.

#### *Član 21.*

- 1) Komesar/Voditelj je dužan u provođenju disciplinskih postupaka primijeniti Disciplinski pravilnik RS BiH i odredbe ovih Propozicija, te Pravilnika o organizaciji takmičenja.

## **VI – EKIPE**

#### *Član 22.*

- 1) Učesnici takmičenja u takmičarskoj sezoni 2020/2021 u muškoj konkurenciji su:

### **PL SJEVER**

- 1. RK KRAJINA – Cazin**
- 2. RK JAJCE – Jajce**
- 3. RK ČELIK – Zenica**
- 4. RK BOSNA TS – Tešanj**
- 5. ORK RUDAR – Banovići**
- 6. RK ŽEPČE – Žepče**
- 7. RK SANA 7 – Sanski Most**
- 8. RK GRADAČAC – Gradačac**
- 9. RK KAKANJ – Kakanj**
- 10. ŠR ČELIK – JUNIOR – Zenica**
- 11. RK BORAC – Travnik**
- 12. RK DONJI VAKUF – Donji Vakuf**



## PL JUG

1. **RK RADNIČKI –Goražde**
2. **RA ČAPLJINA – Čapljina**
3. **RK VELEŽ – Mostar**
4. **HRK MEĐUGORJE – Međugorje**
5. **RK VOGOŠĆA 2 – Vogošća**
6. **RK BRIJEŠĆE – Sarajevo**
7. **RK IZVIĐAČ 2 – Ljubuški**
8. **ORK BOSNA – Sarajevo**
9. **HMRK Zrinjski – Mostar**
10. **RK GORAŽDE – Goražde**
11. **RK Respekt 2016 – Sarajevo**

2) Učesnici takmičenja u takmičarskoj sezoni 2020/2021 u ženskoj konkurenciji su:

1. **OŽRK JEDINSTVO – Tuzla**
2. **ŽRK ILIDŽA - Ilidža**
3. **ŽRK TURBINA - Jablanica**
4. **ŽRK SLOGA 2013 – Gornji Vakuf - Uskoplje**
5. **ŽRK ŽIVINICE - Živinice**
6. **ŽRK KRAJINA - Cazin**
7. **ŽRK LOKOMOTIVA – Mostar**
8. **ŽRK BIHAĆ - Bihać**

### *Član 23.*

- 1) Zapisnik sa utakmice mora biti sačinjen i potpisan prije početka utakmice od strane službenih predstavnika, ljekara ili medicinskog tehničara.
- 2) Zapisnik se sačinjava u prisutnosti
  - ▲ službenih predstavnika ekipa,
  - ▲ delegata/nadzornika,
  - ▲ sudaca
  - ▲ zapisničara i mjerioca vremena i
  - ▲ ljekara / medicinskog tehničara.
- 3) Nakon završene utakmice zapisnik potpisuju službene osobe ekipa, ljekar/zdravstveni radnik, mjerilac vremena, zapisničar, sudije i delegat/nadzornik.
- 4) Izvještaj uz zapisnik se potpisuje nakon odigrane utakmice, a službeni predstavnici ekipa mogu da daju eventualni kraći komentar sa utakmice ukoliko to smatraju svrsishodnim kao i suci i delegat/nadzornik.
- 5) Ekipa čiji pripadnik ne potpiše zapisnik svojom voljom, kaznit će se novčanom kaznom.

**Zapisnik sa utakmice slat će se Voditelju/Komesaru natjecanja putem sofisticiranog programa, koji bi trebao biti u funkciji za natjecateljsku 2020/2021 godinu.**

### *Član 24.*

**Registracija i Licenciranje igrača/igračica i službenih osoba obaviti će se elektronski (u skladu sa Registracionim pravilnikom RS F BiH i Pravilnikom o statusu igrača RS BiH) i bit će objavljena na web stranici RS F BiH. Pley lista igrača/igračica i službenih osoba služiti će delegatima/kontrolorima kao validan dokument za sastavljanje zapisnika utakmice.**

- 1) Prije početka utakmice službeni predstavnik ekipe obavezno daje na uvid delegatu/nadzorniku licencu trenera (upisana u licence za matični klub) za takmičarsku/natjecateljsku godinu koja je u toku.
- 2) Ekipa ima pravo nastupa bez trenera.
- 3) Ekipa koja nastupi bez trenera kaznit će se novčanom kaznom.



## Član 25.

Igrači koji se ne registriraju i koji nemaju licencu (nisu licencirani za matični klub) ne mogu nastupiti.

## Član 26.

- 1) Prije početka utakmice službeni predstavnik ekipe obavezno daje na uvid nadzorniku/delegatu licence za sve službene osobe čija se imena upisuju u zapisnik sa utakmice. Ekipi je dopušteno prijaviti najviše četiri službene osobe za utakmicu.
- 2) Službene osobe ne mogu biti zamijenjene tijekom utakmice. Jedna od njih mora biti navedena kao službeni predstavnik ekipe, i samo je toj službenoj osobi dopušteno obraćanje mjeritelju vremena/zapisničaru i možebitno, sucima.
- 3) Ekipa mora imati upisanu u zapisnik utakmice službenu osobu.**
- 4) Službene osobe bez registracije i licence ne mogu biti upisane u zapisnik sa utakmice.**

## Član 27.

- 1) Registracije i Licence za takmičarsku sezonu izdaje RS F BiH po Odluci UO RS F BiH.
- 2) Registracije i Licence se izdaju:
  - igračima i ne mogu se koristiti za druge namjene. Ekipa može imati neograničen broj licenciranih igrača.
  - službenim osobama ekipa. Jedna ekipa može imati neograničen broj licenciranih službenih lica.
  - i trenerima. Jedna ekipa može imati neograničen broj licenciranih trenera.RS FBiH će kroz seminare (kojima je suorganizator) ustrojiti evidenciju trenera, te u skladu sa mogućnostima otpočeti aktivnosti u educiranju trenera po odredbama RINCK konvencije.
- 3) RS F BiH će izdati licence i za nove igrače-ice, u skladu sa Registracionim pravilnikom.
- 4) Licence za sudije/nadzornike izdaje Udruga sudaca.**
- 5) RS F BiH je dužan nakon obavljene registracije i licence za natjecateljsku sezonu iste objaviti na web stranici RS F BiH kao Službeni registar svih licenciranih, igrača, službenih osoba kluba i trenera.**

## Član 28.

- 1) Utakmice svih takmičenja RS F BIH igraju se prema Međunarodnim pravilima rukometne igre, sa pravom nastupa **na utakmici do** 16 (šesnaest) igrača/ica u ekipi.
- 2) Ekipe mogu u zapisnik utakmice prijaviti 16 igrača/ica, od kojih 2 igrača/ice obavezno moraju biti mlađi/e od 21 godinu (muškarci) i 20 godina žene.
- 3) Ekipa koja u zapisnik unese 14 igrača i manje nije obavezna imati igrače mlađe od 21 ili 20 godina.

## Član 29.

- 1) Igrači su obavezni nastupiti u jednoobraznoj sportskoj opremi klupskih boja, koje su prijavljene i objavljene u adresaru klubova. Ako i jedna i druga ekipa imaju sportsku opremu iste boje, gostujuća ekipa mora nastupiti u sportskoj opremi druge boje.
- 2) Boje dresova **golmana jedne ekipe moraju biti iste**, a različite od boje dresova obje ekipe i boje dresova protivničkih golmana.
- 3) Službeni predstavnici ekipa moraju biti jednoobrazno obučeni u sportskoj odjeći ili u opremi kluba, u boji različitoj od **boja dresova protivničke ekipe**.
- 4) Dresovi moraju imati brojeve na leđima najmanje veličine dvadeset (20) centimetara, a na prsima najmanje deset (10) centimetara.
- 5) Pored jednoobrazne sportske opreme ekipa mora imati i jednoobrazne čarape – sokne.
- 6) Brojevi igrača na dresovima moraju odgovarati brojevima u zapisniku.

- 7) Dopušteno je **nošenje termo kratkih hlača u istoj ili sličnoj boji ispod šorca, jednoobrazno za cijeli tim.**
- 8) Ekipe čiji igrači ne ispune uvjete iz odredaba stavova 1., 2., 3., 4 i 5. ovog člana, **kaznit će se novčanom kaznom.**

#### *Član 30.*

- 1) Igrači/ce se moraju liječnički pregledati.
- 2) **Igrači/ce bez ovjerenog liječničkog pregleda nemaju pravo licenciranja.**
- 3) Liječnički pregled se mora obaviti u sportskoj ili drugoj zdravstvenoj ustanovi.
- 4) **Liječnički pregledi su obavezni dva (2) puta tokom jedne takmičarske sezone (jesen i proljeće), za što je odgovoran klub kojem pripadaju.**
- 5) Liječnički pregledi moraju biti uvedeni u protokol zdravstvene ustanove, te ovjereni pečatom zdravstvene ustanove i faksimilom liječnika.

#### *Član 31.*

- 1) Pravo nastupa imaju svi ispravno registrirani, licencirani i liječnički pregledani igrači.
- 2) **Igrači mlađi od šesnaest (16) godina života, moraju imati ovjeren specijalistički ljekarski pregled, u slučaju kada nastupaju u seniorskoj konkurenciji.**
- 3) **Igrači pored specijalističkog pregleda moraju imati i ljekarski pregled u skladu sa članom 30. ovih Propozicija.**
- 4) Specijalistički pregled važi za jednu takmičarsku sezonu.

#### *Član 32.*

- 1) Ako službeni predstavnik ekipe bude diskvalificiran, zapisnik će u ime ekipe potpisati druga službena osoba navedena u zapisniku sa utakmice.
- 2) Ekipe koje ne ispoštuju odredbe iz stava 1. ovog člana, kaznit će se novčanom kaznom.

#### *Član 33.*

- 1) Vrijeme čekanja protivničke ekipe iznosi petnaest (15) minuta, računajući od vremena određenog za početak utakmice.
- 2) Delegat/Nadzornik ima pravo vrijeme čekanja produžiti do najviše trideset (30) minuta, računajući od vremena određenog za početak utakmice.
- 3) Ukoliko ekipa radi opravdanih razloga kasni i više od vremena čekanja propisanog u stavu 1. i 2. ovog člana, delegat/nadzornik će istražiti mogućnost da se utakmica igra istog ili slijedećeg dana.
- 4) **Ekipe koje neopravdano zakasni na utakmicu, kaznit će se novčanom kaznom.**
- 5) **Ekipe koje neopravdano ne dođu na utakmicu ili ekipa koja ne zakaže utakmicu u svojstvu domaćina, kaznit će se novčanom kaznom, a utakmica će biti registrirana službenim rezultatom.**

### **VII - ORGANIZACIJA UTAKMICE**

#### *Član 34.*

- 1) Ekipe, domaćin utakmice, **mora** najkasnije sedamdeset dva (72) sata prije početka utakmice:
  - ▲ elektronskom poštom, fax-om obavijestiti o datumu i vremenu/satnici utakmice;
  - ▲ gostujuću ekipu i navesti boju svojih dresova i boju golmanskih dresova,
  - ▲ delegata/nadzornika,
  - ▲ suće,
  - ▲ Komesara/Voditelja takmičenja.
- 2) Ekipe koje ne postupi u skladu sa odredbom stava 1. ovog člana, kaznit će se novčanom kaznom za svaki e-mail ili fax koji nije poslan ili je poslan van propisanog roka.

### Član 35.

- 1) Organizacija utakmice se smatra završenom, kada svi sudionici napuste sportsku dvoranu.
- 2) Ekipe domaćin utakmice je odgovorna za red i sigurnost u sportskom objektu.
- 3) Ekipe domaćin mora gostujućoj ekipi i službenim osobama, pružiti potpunu sigurnost od dolaska u mjesto igranja utakmice pa do odlaska iz mjesta igranja.
- 4) Ekipe domaćin **dužna je nadoknaditi svaku materijalnu štetu načinjenu na imovini gostujuće ekipe i službenih osoba.** Visina naknade za pričinjenu štetu utvrđuje se na osnovu zapisnika nadležne policijske uprave i nadležnog osiguravajućeg društva.
- 5) Gostujuća ekipa i službene osobe odgovorni su za štetu nastalu u prostorijama koje su koristili za vrijeme utakmice i dužni su istu nadoknaditi na opravdani zahtjev vlasnika objekta.
- 6) **Ekipe koja ne ispuni uvjete iz odredbi stava 1.,2.,3., 4. i 5.ovog člana, kaznit će se novčanom kaznom, a ne izvršavanjem odredbi 4. i 5. još i suspenzijom.**

### Član 36.

- 1) Ekipe, domaćin utakmice, mora na vrijeme osigurati sportsku dvoranu u skladu sa odredbama iz ovih Propozicija **i ulustvom štaba civilne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine.**
- 2) Ekipe,domaćin utakmice, mora osigurati najmanje četiri (4) redara, koji moraju nositi vidljive oznake i ne smiju biti mlađi od osamnaest (18) godina života.
- 3) Najkasnije trideset (30) minuta prije početka utakmice, ekipa domaćin utakmice mora delegatu/nadzorniku predati pismeni popis redara koji sadrži ime, prezime i JMBG svakog od redara.
- 4) Ekipe, domaćin utakmice, mora omogućiti delegatu, ako on to zatraži, provjeru identiteta redara.
- 5) Ekipe, domaćin utakmice, pored četiri redara, mora prijaviti i Glavnog dežurnog/službujućeg čije se ime i JMBG unosi u zapisnik utakmice.
- 6) Delegat/nadzornik je obavezan u zapisniku utakmice ubilježiti osnovne podatke o Glavnom dežurnom/službujućem.
- 7) Ekipe koji ne ispuni uvjete iz odredbi stava 1., 2., 3. i 4. ovog člana,kaznit će se novčanom kaznom.

### Član 37.

- 1) Početak utakmice određuje ekipa, domaćin utakmice.
- 2) Pri određivanju dana i sata početka utakmice ekipa, domaćin utakmice, mora obavezno uzeti u obzir mogućnost za upotrebu javnog prijevoza, kako bi gostujuća ekipa imao što manje novčane troškove, što kraće boravila u mjestu igranja utakmice i što manje morala putovati u kasnim noćnim satima.

### Član 38.

- 1) Ekipe,domaćin utakmice je obavezna na vrijeme, u skladu sa odredbama zakona, pismeno obavijestiti nadležnu Policijsku upravu o datumu i satu odigravanja utakmice.
- 2) Ekipe, domaćin utakmice, je obavezna najmanje trideset (30) minuta prije početka utakmice, delegatu/nadzorniku predočiti pisani dokaz kojim je zatražila prisutnost policije, a koji je ovjeren od strane Policijske uprave.
- 3) Ekipe koja ne ispuni uvjete iz odredbe stava 1. i 2. ovog člana, kaznit će se novčanom kaznom.

### *Član 39*

- 1) Ekipa, domaćin utakmice obavezan je službene osobe isplatiti ili im predočiti dokaznicu o izvršenoj uplati u skladu sa odredbama Propozicija, najkasnije trideset (30) minuta prije početka utakmice.
- 2) **Ekipa koja ne ispuni obaveze iz odredbe stava 1. ovog člana, kaznit će se sa novčanom kaznom, te se SUSPENDIRA do izmirenja svojih obaveza.**

### *Član 40.*

- 1) Ekipa, domaćin utakmice, obavezna je deset (10) minuta prije početka utakmice, osigurati dvije (2) ispravne lopte za igranje utakmice.
- 2) Ekipa koja ne ispuni obavezu iz stava 1. ovog člana, kaznit će se sa novčanom kaznom.

### *Član 41.*

- 1) Ekipa, domaćin utakmice, je odgovoran za nestanak električne energije u sportskoj dvorani, ako nestanak nije posljedica kvara.
- 2) Delegat/nadzornik je obavezan u zapisniku utakmice opisati događaj i ubilježiti tačno vrijeme prekida trajanja igre.
- 3) Ekipa, odgovorna za radnju iz stava 1. ovog člana, kaznit će se novčanom kaznom.

### *Član 42.*

- 1) Ulazak gledaocima u igralište nije dopušten jedan (1) sat prije početka utakmice pa sve do odlaska svih aktera sa igrališta.
- 2) Ulazak gledalaca u igralište za vrijeme utakmice smatra se slabo priređenom utakmicom, pa takav postupak delegat/nadzornik mora opisati u svom Izvještaju uz zapisniku sa utakmice.
- 3) Ulazak gledalaca u igralište, poslije završetka utakmice, a da time nitko nije ugrožen, ne smatra se slabo priređenom utakmicom.
- 4) **Ekipa, odgovorna za radnju iz stava 2. ovog člana, kaznit će se novčanom kaznom.**

### *Član 43.*

- 1) Ekipa, domaćin utakmice, je odgovorna za nered u kojem učestvuju gledaoci, za napad gledalaca na učesnike utakmice, što se smatra slabo pripremljenom utakmicom, pa učinjenu radnju delegat mora opisati u Izvještaju uz zapisnik utakmice.
- 2) Ekipa, domaćin utakmice, je odgovorna za ispade gledalaca, za neprimjereno skandiranje i bacanje raznih predmeta u igralište, što se smatra slabo pripremljenom utakmicom, pa učinjenu radnju delegat mora opisati u Izvještaju uz zapisnik utakmice.
- 3) Ekipa domaćin odgovorna je ukoliko su gledaoci u kontaktu sa ogradom ili krećući se uz ogradu na bilo koji način ometaju igrače-ice i službena lica, što se također smatra slabo pripremljenom utakmicom, pa učinjenu radnju delegat mora opisati u Izvještaju uz zapisnik utakmice
- 4) **Ekipa odgovorna za radnju iz stava 1., 2. i 3. ovog člana ili prekid utakmice, kaznit će se novčanom i vremenskom (zavisno od težine incidenta) kaznom zabrane nastupa u dvorani od jedne do šest utakmica.**

### *Član 44.*

- 1) U slučaju izricanja kazne iz člana 43. ovih Propozicija, najbliže mjesto u kojem se može odigrati utakmica mora biti udaljeno najmanje trideset (30) kilometara od mjesta iz kojeg dolazi kažnjena ekipa. Za određivanje udaljenosti od mjesta do mjesta primjenjuje se daljinomjer RS i RS F BiH, usklađen sa daljinomjerom sa web stranice [www.viamichelin.com](http://www.viamichelin.com).

### *Član 45.*

- 1) Ekipa, domaćin utakmice, ubire cjelokupan prihod s utakmice.

- 2) Ekipa, domaćin utakmice, je obavezna najkasnije deset (10) minuta nakon završetka utakmice, delegata/nadzornika usmeno izvijestiti o broju prisutnih gledalaca.

#### *Član 46.*

- 1) Ekipa, domaćin utakmice, je obavezan, bez naplate ulaznice, omogućiti prisutnost na utakmici osobama koje posjeduju službene iskaznice RS BiH i RS F BiH.
- 2) Ekipa koji ne ispuni obaveze iz odredbe stava 1. ovog člana, kaznit će se novčanom kaznom.

#### *Član 47.*

- 1) Ekipa, domaćin utakmice, mora osigurati snimanje utakmice, a isto tako i svakom rukometnom klubu omogućiti nesmetano snimanje utakmice.
- 2) Utakmica se **MORA** snimati profesionalno, sa upotrebom tehnike koja omogućuje praćenje toka snimanja utakmice na video zapisu po satima, minutama i sekundama.
- 3) Snimanje utakmice mora započeti sa izlaskom igrača na teren, uz praćenje toka utakmice od početka do kraja prvog poluvremena, odnosno do odlaska igrača u svlačionicu.
- 4) Nastavak snimanja započinje ponovnim izlaskom na teren igrača radi igranja drugog poluvremena i traje sve dok se utakmica ne završi.
- 5) Snimanje ne može prestati dok se svi igrači, suci i službene osobe ne udalje sa terena.
- 6) Za vrijeme snimanja potrebno je povremeno pokazati semafor da bi se registriralo vrijeme i rezultat, a posebno kada se radi o spornim trenucima na utakmici.
- 7) Obavezno je snimati sve sporne momente na utakmici, kao i u prekidima utakmice, te obavezno ako ima spornih događanja poslije utakmice.
- 8) Na snimcima ne smije biti nikakvih prekida, niti rezanja, odnosno materijal mora biti u tzv. "sirovom stanju".
- 9) Ekipa, domaćin utakmice, mora osigurati sve uvjete za snimanje utakmice snimatelju koga ovlasti RS BiH ili RS F BiH.
- 10) Ekipa, domaćin utakmice, obavezna je snimak utakmice sačuvati do okončanja prvenstva.**

#### *Član 48.*

Ekipa gostiju snimanje utakmice mora najaviti ekipi domaćinu najkasnije četrdeset osam (48) sati prije igranja utakmice, i to u pismenom obliku slanjem e – mail poruke na sluzbenu adresu kluba domaćina.

- 1) Ekipa gostiju može, na fer i korektnoj osnovi, tražiti od ekipe domaćina da im se po završetku utakmice napravi kopija DVD sa utakmice.

#### *Član 49.*

Ekipa domaćin je obavezna na zahtjev delegata/nadzornika utakmice predati snimak utakmice samo na **kojoj je najavljena žalba ili je došlo do prekida utakmice**.

- 1) Komesar/Voditelj takmičenja ima ovlaštenje donijeti odluku da mu se snimci svih ili pojedinih utakmica dostave odmah nakon završetka utakmice.
- 2) Komesar/Voditelj takmičenja nije ovlašten za dostavljanje snimaka, svih ili pojedinačnih utakmica, klubovima pojedinačno.
- 3) Ekipa, domaćin utakmice, obavezna je delegatu/nadzorniku utakmice po okončanju utakmice **predati snimak utakmice u „sirovom stanju“**, ako je na istu najavljena žalba, ili je došlo do prekida utakmice, a snimak utakmice delegat/nadzornik utakmice će odmah dostaviti Komesaru/Voditelju takmičenja.
- 4) Ekipa domaćin utakmice je obavezna na zahtjev Stručno sudačke komisije/povjerenstva dostaviti snimak utakmice koji Komisija/Povjerenstvo zatraži od kluba.**

- 5) **Ekipa koji ne ispuni obaveze predviđene odredbama ovog člana, kaznit će se novčanom kaznom.**
- 6) **Delegat/nadzornik utakmice koji ne postupi u skladu sa stavom 4 ovog članka biti će kažnjen.**

#### *Član 50.*

Ekipa, domaćin utakmice, mora osigurati dovoljan broj primjeraka zapisnika i omogućiti ispravno pisanje zapisnika **uz obavezno korištenje računarske opreme.**

- 1) Ekipa, domaćin utakmice, mora osigurati prikladnu prostoriju za nesmetano sastavljanje zapisnika.
- 2) Ekipa, domaćin utakmice, je obavezna da svim sudionicima takmičenja uruči kopiju zapisnika i vođenja rezultata utakmice.
- 3) **Ekipa koja ne ispuni obaveze iz odredbe stava 1. , 2. i 3. ovog člana kaznit će se novčanom kaznom.**

#### *Član 51.*

U zapisnik sa utakmice obavezno se upisuju/unose:

- ▲ broj lige i broj utakmice
  - ▲ broj klubova
  - ▲ broj licence, broj dresa, PREZIME I IME igrača/ice
  - ▲ broj licence PREZIME I IME svih službenih predstavnika
  - ▲ PREZIME I IME sudca, delegata, zapisničara, mjerioca vremena
  - ▲ PREZIME, IME I MATIČNI BROJ liječnika/zdravstvenog radnika
  - ▲ PREZIME, IME I MATIČNI BROJ Glavnog dežurnog/službujućeg
- 1) Jedan od službenih predstavnika mora biti službeni predstavnik ekipe. On ima pravo uljudno surađivati sa službenim osobama za zapisničkim stolom.
  - 2) Ekipa **MORA** imati službenog predstavnika ekipe.
  - 3) Trener smije samo kratkotrajno ustati sa klupe za rezervne igrače, radi zamjene igrača i davanja uputa o načinu igre.
  - 4) **Za uredno sastavljanje zapisnika odgovoran je delegat/nadzornik utakmice i isti će biti kažnjen sukladno ovim propozicijama ukoliko zapisnik ne bude popunjen prema uputama.**

#### *Član 52.*

- 1) Ekipa domaćin utakmice, **MORA** delegatu/nadzorniku utakmice omogućiti u roku od (1) jednog sata, računajući od sata završetka utakmice, da isključivo fax-om ili e-mailom dostavi Komesaru/Voditelju takmičenja zapisnik utakmice i izvještaj uz zapisnik sa utakmice sa mogućim pisanim izjavama (ne Viberom ili WhatsApom).
- 2) Ekipa, domaćin utakmice, **MORA** delegatu/nadzorniku utakmice omogućiti u roku od jednog (1) sata računajući od sata završetka utakmice, e- mailom dostavi zapisnik utakmice na adresu PR-a (administratora) RS F BiH.
- 3) Delegat/kontrolor utakmice je dužan **SMS porukom javiti rezultat na mobilni telefon Komesara/Voditelja takmičenja**, navodeći nazive ekipa, kratak komentar, eventualne nepravilnosti i izrečene sankcije službenim osobama i diskvalifikacije igračima i to najduže 15 minuta nakon završetka utakmice.
- 4) Delegat/kontrolor utakmice je dužan originalni Zapisnik (glavni i zapisnik o vođenju utakmice), sa Izvještajem uz zapisnik sa utakmice, eventualnim pratećim izjavama, Izvještaju o kontroli suđenja dostaviti Komesaru / Voditelju takmičenja **prvog radnog dana** na adresu koju Komesar/Voditelj naznači.
- 5) Ekipa koja ne ispuni obavezu iz odredbi stava 1. i 2. ovog člana, kaznit će se novčanom kaznom.
- 6) Delegat/kontrolor koji ne ispuni obavezu iz odredbi stava 1.,2.,3. i 4. ovog člana, biće kažnjen.



**NAČIN DOSTAVE ZAPISNIKA UTAKMICE I IZVJEŠĆA BIT ĆE IZMJENJEN UKOLIKO SE UŠPOSTAVI SOFISTICIRANI SISTEM SLANJA.**

**VIII - SLUŽBENE OSOBE UTAKMICE**

*Član 53.*

**1) Službene osobe utakmice su:**

- suci,delegat/nadzornik, zapisničar i mjerilac vremena,
- ljekar / zdravstveni radnik,
- službeni predstavnici Klubova,
- treneri, pomoćni treneri,
- **te ostale osobe upisane u zapisnik sa utakmice.**

*Član 54.*

- 1) Liste sudaca i delegata/kontrolora usvaja UO RS F BiH na prijedlog Udruge sudaca petnaest dana prije početka natjecanja i one su sastavni dio ovih Propozicija.

*Član 55.*

- 1) Svaka ekipa ima pravo, prema Odluci UO RS F BiH izuzeti od suđenja jedan sudački par uz pismeno obrazloženje.
- 2) Zahtjev za izuzeće sudačkog para mora se dostaviti prije početka takmičenja i ono važi do kraja takmičarske sezone i ne može se mijenjati u toku takmičenja.

*Član 56.*

- 1) Suce i nadzornike/delegate suđenja određuju Komesar/Voditelj takmičenja za svako naredno kolo.

*Član 57.*

- 1) Komesar/Voditelj vrši delegiranje/nominaciju sudca i nadzornika/delegata sa jedinstvene liste Prvih liga koju je usvojio IO RS F BiH.
- 2) Lista može biti podijeljena po kvalitetu na A, B i C pa će i angažiranje osoba sa istih biti u skladu sa procjenom Komesara/Voditelja uzimajući u obzir težinu utakmica.
- 3) U slučaju nedostatka sudaca ili nadzornika, ili na izričit zahtjev klubova, suci i nadzornici sa premijer lige mogu biti nominirani na utakmice Prvih liga RS F BiH ako nisu u istom kolu nominirani na Premijer ligama RS BiH.**

*Član 58.*

- 1) Komesar/Voditelj je dužan posebno voditi računa o utakmicama visokog rizika.

*Član 59.*

- 1) Delegiranje će se načelno obavljati **utorkom** ili srijedom za naredni vikend i eventualno ponedjeljkom za radne dane poslije tog vikenda ako je to kalendarom takmičenja predviđeno.

*Član 60.*

- 1) Suci i nadzornici/delegati imaju pravo bez posljedica otkazati vršenje službene dužnosti u određenom terminu, na način da najmanje sedam (7) dana prije obavijeste pismenim putem Komesare takmičenja o nemogućnosti obavljanja službene dužnosti u određenom terminu.
- 2) Otkazivanje vršenja službene dužnosti mora se obaviti u pisanoj formi najkasnije u **ponedjeljak do 12 sati.**
- 3) Otkazano vršenje dužnosti ulazi u kvotu delegiranja.
- 4) Otkazano vršenja dužnosti nakon delegiranja, smatrat će se opravdanim u slučajevima lične bolesti uz dokaz od zdravstvene ustanove uz prilaganje ljekarskog nalaza ili smrtnog slučaja u užoj porodici (užim članom obitelji se smatraju:suprug-a, djeca, otac, majka,brat,sestra i njihova djeca, roditelji supružnika), u slučajevima neodgodivih poslovnih obaveza (najvaljenih kako je opisano u stavu 1.ovog člana i dokazanih potvrdom poslodavca) te u slučajevima zauzetosti na međunarodnoj utakmici, a što cijeni Komesar takmičenja.



5) Drugi bilo koji razlog smatrat će se neopravdanim otkazom.

## **6) Za neopravdani otkaz suci ili delegati/nadzornici bit će kažnjeni**

### *Član 61.*

- 1) Svaku utakmicu sude dvojica sudaca sa grbom RS BiH.
- 2) Ako jedan od delegiranih sudca ne dođe, utakmicu će suditi samo jedan sudac.
- 3) Ako na utakmicu ne dođe niti jedan sudac, odredit će se dva suca, ili samo jedan sudac koji su/je na listi sudaca, a zateknu se u sportskom objektu.
- 4) Ako se u objektu nalazi više sudaca i ekipe se ne mogu složiti koji će od prisutnih sudaca sa liste suditi utakmicu, delegat će odabrati dvojicu ili jednog suca.
- 5) Ako su suci najavili da će zakasniti, radi opravdanih razloga, utakmica se može odgoditi odlukom delegata/nadzornika, najviše za jedan (1) sat.

### *Član 62.*

- 1) Radi nedolaska sudca, a nije moguće osigurati adekvatnu zamjenu, delegat/nadzornik ima pravo odlučiti, u dogovoru s Klubovima, da se utakmica igra u drugom terminu u roku od dvadeset četiri (24) sata i o svojoj će odluci odmah izvijestiti Komesara/ Voditelja takmičenja.
- 2) Ako se utakmica odgodi iz stava 1, a službena lica nisu u mogućnosti da i sutradan dođu na novi termin odigravanja utakmice, Komesar/Voditelj takmičenja će odrediti nova službena lica. Troškove službenim licima koji nisu sudili utakmicu imaju pravo naplatiti samo one troškove iz Člana 14.

### *Član 63.*

Prije početka utakmice, odmah po dolasku u sportski objekt, suci i delegat/kontrolor moraju u skladu sa Pravilima igre i ovim Propozicijama, pregledati igralište i sve u vezi s tim (**tehnički sastanak sudaca, kontrolora/nadzornika i službenih predstavnika klubova**).

Ako **suci, kontrolor i službeni predstavnici klubova** nedvojbeno ustanove da igralište ne omogućuje početak utakmice, usmeno će zahtijevati od domaćina utakmice da otkloni nedostatke.

Ako to nije moguće, suci će zajedno sa delegatom/kontrolorom utakmice odlučiti hoće li se utakmica igrati unatoč uočenim nedostacima.

**Za ne izvršenje ove obveze, suci i delegat/nadzornik će biti kažnjeni sukladno članku 112. ovih Propozicija**

### *Član 64.*

- 1) Domaćin utakmice je obavezan biti u prostoriji za sastavljanje zapisnika JEDAN (1) sat prije zakazanog termina utakmice sa svim potrebnim rekvizitima (**tehničkim sredstvima**) za sastavljanje zapisnika kao i gostujući predstavnik ekipe.
- 2) Domaćin utakmice pored svih ostalih rekvizita neophodnih za rad za zapisničkim stolom, i to: **rezervni sat, dvije štoperice, pištaljka, žuti, crveni i plavi karton, oznake za time-out T1, T2 i T3 za obje ekipe, kartone za vođenje evidencije o isključenjima i za to pripadajuće stalke, mora osigurati i karton „povrijeđeni igrač“**. Kako bi se karton 'povrijeđeni igrač' višestruko koristio, trebao bi biti sačinjen od plastičnog materijala, na način da s obje vidljive strane, omogućuje **pisanje i brisanje broja povrijeđenog igrača**. *Iz tog razloga potrebno je osigurati i marker-brisač set.*
- 3) U skladu sa članom 4. ovih Propozicija, **domaćin utakmice je obavezan obezbijediti oznake za službene osobe obje ekipe (A,B,C,D)**  
Ako se ne ispune uvjeti iz stava 1., 2. i 3. ovog člana po bilo kom stavu, ekipa domaćin utakmice će biti novčano kažnjena.

### Član 65.

- 1) Delegat/kontrolor utakmice je obavezan da provjeri u posljednjem Biltenu/Glasniku odluke Komesara/Voditelja takmičenja RS F BiH vezano za takmičenje u Prvim ligama RS F BiH, (npr. zabrana nastupa, finansijsko kažnjavanje itd ..).
- 2) **Neobavljanje dužnosti iz stava 1. ovog člana, delegat/kontrolor će biti kažnjen.**

### Član 66.

- 1) Delegat/kontrolor utakmice mora, prvog radnog dana nakon utakmice najkasnije do dvanaest (12) sati, poštom dostaviti Voditelju/Komesaru takmičenja:
  - originalni zapisnik (glavni i vođenje utakmice), (ukoliko se ne uspostavi sofisticirani način slanja)
  - eventualne izjave igrača i službenih lica,
  - Izveštaj uz zapisnik sa utakmice sa mogućim pisanim izjavama ,
  - Izveštaj uz zapisnik u slučaju bilo kakvih događanja na utakmici,
  - Izveštaj o kontroli suđenja (stari i novi obrazac)
  - eventualno preuzeti „sirovi snimak“ utakmice u slučaju izjavljene žalbe, i to na adresu komesara takmičenja koja je sastavni dio ovih Propozicija/Pravila.
- 2) Delegat/kontrolor je obavezan Izveštaj o kontroli suđenja dostaviti Komesaru takmičenja najkasnije prvog radnog dana nakon utakmice najkasnije do dvanaest (12) sati.
- 3) Delegat/kontrolor je obavezan Izveštaj o kontroli suđenja (stari i novi obrazac), uz kopije zapisnika , elektronskom poštom ili poštom, dostaviti najkasnije prvog radnog dana nakon utakmice do dvanaest (12) sati, na adresu **Stručno sudačke komisije.**
- 4) **Za Voditelja/Komesara takmičenja Prvih liga SJEVER, JUG – muškarci i Prva liga žene RS F BiH imenovan je: Fuad Lipa**

### 5) **ADRESA SAVEZA:**

**RUKOMETNI SAVEZ FEDERACIJE BiH**

**Blajburških žrtava 17 – Lamela F3, 88000 Mostar**

**telefon/fax: 036 347 870**

**Mob.tel. Voditelja liga: 061 158 158 Fuad LIPA**

**Mob.tel tajnika RS F BiH: 063 795 048 Pero MARIĆ**

**e-mail: [rsfbih2017mostar@gmail.com](mailto:rsfbih2017mostar@gmail.com)**

**SBERBANK Poslovnica Mostar Transakcijski račun:1402011130002065**

**JIB:4227930800006**

- 6) Neispunjavanje obaveza iz stava 1., 2. i 3. ovog člana delegat/kontrolor će biti sankcioniran na osnovu ovih Propozicija.

### Član 67.

- 1) Delegat/kontrolor zastupa Komesara/Voditelja takmičenja i obavlja poslove i zadatke u skladu sa odredbama ovih Propozicija i drugih propisa RS BiH i RS F BiH.
- 2) Ako na utakmici ne dođe određeni delegat/kontrolor, zamjenjuje ga prvoimenovani sudac, sa svim pravima i obavezama.
- 3) Sudac koji zamjenjuje delegata/kontrolora, ili vrši dužnost delegata/kontrolora, nema pravo naplate delegatske/kontrolorske takse, (Odredbe članka 66.ovih Propozicija) u protivnom snosi sankcije shodno Propozicijama.
- 4) Ako za zapisničkim stolom nema delegata/kontrolora, službeni predstavnici ekipa imaju pravo sjediti za zapisničkim stolom.

### *Član 68.*

- 1) Delegat/kontrolor mora odmah nakon utakmice zatražiti pisanu izjavu od igrača koji je bio diskvalificiran ili diskvalificiran uz prijavu kao i od službenih predstavnika ekipe koji su upisani u zapisnik, a koji su bili diskvalificirani.
- 2) Obaveza je osoba iz stava 1. ovog člana da napišu pisanu izjavu u roku od petnaest (15) minuta, računajući od trenutka završetka trajanja igre.
- 3) Delegat/kontrolor mora izjavu ili izjave iz stava 2. ovog člana, dopremiti Komesaru/Voditelju takmičenja uz zapisnik utakmice.
- 4) Na igrače koji su diskvalificirani radi trećeg isključenja na dvije minute, ne primjenjuje se odredba iz stava 1. i 2. ovog člana.
- 5) **Ekipe čiji pripadnici ne ispune odredbe iz stava 1. i 2. ovog člana, kaznit će se novčano po svakom igraču-ici ili pripadniku-ici.**

### *Član 69.*

- 1) Osobe koje daju izjave uz zapisnik, to moraju činiti na uljudan i dokazima potkrijepljen način i to samo o uvjetima kojima se utakmica igrala.
- 2) Komesar/Voditelj takmičenja će na osnovu tih izjava poduzeti potrebne mjere.

### *Član 70.*

- 1) Ako iz nekog razloga, originalni zapisnik pisan tokom utakmice bude uništen, odmah nakon utakmice piše se novi zapisnik.
- 2) Za pisanje novog zapisnika poslužit će sudačke bilješke i bilješke delegata/kontrolora.
- 3) U novi zapisnik mora biti sve ubilježeno, jer se smatra da se dogodilo samo ono što je upisano u zapisnik utakmice.
- 4) **Klub čiji je pripadnik odgovoran za trajni ili privremeni nestanak zapisnika, kaznit će se novčanom kaznom.**

### *Član 71.*

1. Protiv delegata, sudaca, zapisničara i mjerioca vremena koji ne dođu na utakmicu, Komesar/Voditelj takmičenja će pokrenuti disciplinski postupak.
2. Službena lica koja naplate troškove veće od propisanih kaznit će se zabranom obavljanja dužnosti na 3 (tri) naredna kola od dana izricanja kazne, novčanom kaznom i povratom novca više naplaćenog od propisanih, a u ponovljenom slučaju skidaju se sa liste.

### *Član 72.*

1. Dužnosti zapisničara i mjerioca vremena mogu vršiti samo osobe, koje posjeduju licencu Udruga sudca RS BiH ili RS F BiH
2. Delegat/kontrolor mora provjeriti identitet zapisničara i mjerioca vremena i to uvidom u licencu.
3. Ekipe, domaćin utakmice, na kojoj dužnost zapisničara i mjerioca vremena, vrše osobe bez propisane licence, kaznit će se novčanom kaznom

### *Član 73.*

1. Ekipe, domaćin utakmice, mora na vrijeme osigurati i službenog liječnika ili zdravstvenog tehničara, s potrebnim priborom za pružanje prve pomoći.
2. Zdravstvena osoba iz stava 1. ovog člana mora se javiti delegatu/nadzorniku najkasnije trideset (30) minuta prije početka utakmice.
3. **Utakmica se ne može igrati bez prisustva osobe zdravstvenog zvanja.**
4. **U Zapisnik utakmice obvezno se upisuje matični broj zdravstvene osobe.**
5. Ekipe, domaćin utakmice, mora omogućiti delegatu/kontroloru, ako on to zatraži, provjeru identiteta osobe zdravstvene struke.
6. Delegat/kontrolor je obavezan u zapisniku utakmice ubilježiti osnovne podatke o zdravstvenoj osobi/liječniku.

7. Ekipa koja ne ispuni odredbe iz stava 1.,2., 3., 4. i 5. ovog člana,kaznit će se novčanom kaznom.
8. **Ako se utakmica ne igra radi ne prisustva zdravstvene osobe, ili se odigra a dužnost zdravstvene osobe obavi osoba koja nema to zvanje, ista će se registrirati i službenim rezultatom 10:0 i oduzimanjem jednog boda od ukupno osvojenih bodova,**
9. Delegat/kontrolor koji postupi suprotno ovoj odredbi, kaznit će se u skladu sa ovim Propozicijama.

#### *Član 74.*

1. Ako se naknadno utvrdi da je dužnost zdravstvene osobe vršila osoba ne kvalificirana za tu djelatnost, klub će se pored sankcija iz člana 73. Stav 8. kazniti i novčanom kaznom

#### *Član 75.*

- 1) Klub ima pravo, pisanim zahtjevom, tražiti Supervizora ili delegata o svom trošku, i to najkasnije **ČETRDESET OSAM** sati prije odigravanja utakmice, računajući od datuma i termina određenog za igranje utakmice.
- 2) Pisani se zahtjev iz stava 1.ovog člana dostavlja Komesaru/Voditelju takmičenja.
- 3) Supervizora određuje Komesar/Voditelj takmičenja sa liste supervizora ili nadzornika A liste US RS BiH, koji je utvrdio RS BIH.

#### *Član 76.*

- 1) Ako supervizora određuje Komesar/Voditelj takmičenja (bez zahtjeva kluba) ili IO RS F BiH, troškove **vršenja supervizije** snosi RS F BiH.

#### *Član 77.*

- 1) Službene osobe su dužne doći u mjesto odigravanja utakmice DVA (2) sata prije vremena zakazane utakmice.
- 2) U dvorani moraju biti JEDAN (1) sat prije početka utakmice.
- 3) Ako službene osobe nemaju opravdan razlog kašnjenja, kaznit će se u skladu sa ovim Propozicijama.

### ***IX - PRIVREMENI I TRAJNI PREKID UTAKMICE***

#### *Član 78.*

- 1) Utakmica se može prekinuti privremeno ili trajno. O prekidu utakmice odlučuju sudije, ako su iscrpljene sve prethodne mogućnosti, da bi se utakmica privela kraju.
- 2) Utakmica se prekida **privremeno** radi:
  - ▲ velike hladnoće ili nenasnosne vrućine ili ako se igralište u toku utakmice onesposobi za igru toliko da onemogućiti nadzor nad loptom,
  - ▲ rasvjete koja ne daje dovoljno svijetla za igranje utakmice., ili nestanka električne energije,
  - ▲ neuljudnog vladanja gledalaca i nakon upozorenja odstrane delegata,
  - ▲ bacanja predmeta u igralište, na suce, službene osobe ili igrače,
  - ▲ nereda na igralištu, ometanja igre od strane gledalaca ili uopće radi slabo priređene utakmice,
  - ▲ drugih razloga koji su predviđeni Pravilima igre.
- 3) **Kada se utakmica privremeno prekine, prekid traje dok se ne stvore zadovoljavajući uvjeti za nastavak igre.**
- 4) Utakmica se **prekida trajno** radi:
  - ▲ fizičkog obračuna između pripadnika jedne i druge ekipe sa težim posljedicama,
  - ▲ radi fizičkog napada na učesnike utakmice s težim posljedicama,
  - ▲ radi fizičkog napada na suce i nadzornika/delegata, zapisničara i mjerioca vremena,
  - ▲ narušavanja Pravila igre i uvjeta igranja utakmice toliko, da suci, unatoč poduzetim mjerama, ne mogu utakmicu privesti završetku.

**5) Prije odluke o trajnom prekidu, delegat/kontrolor i sudije moraju tražiti od ekipe domaćina utakmice:**

- ▲ da otkloni nedostatke u priređivanju utakmice, ako je prekid nastao radi slabo priređene utakmice,
  - ▲ da uvede red u gledalištu i
  - ▲ da isprazni gledalište ili djelomično udalji gledaoce.
- 6) **Ako se ni tada ne osigura red na igralištu, suci će trajno prekinuti utakmicu.**
- 7) **Klub čiji pripadnik/ca je kriv za prekid utakmice kaznit će se u skladu sa odredbama normativno pravnih akata Saveza.**

*Član 79.*

- 1) Ako se igra ponovljena ili nastavlja privremeno prekinuta utakmica, dodatne troškove snosi ekipa koja je prouzrokovala prekid utakmice.
- 2) Ako je utakmica prekinuta radi vremenske nepogode ili više sile, tada svaka ekipa snosi svoje troškove, a za suce i delegata/kontrolora ekipa domaćin.
- 3) Ako se igra nova/ponovljena utakmica nakon usvajanja uložene žalbe, tada svaka ekipa snosi svoje troškove, a za suce i delegata/kontrolora ekipa domaćin.

*Član 80.*

- 1) Ako je utakmica prekinuta privremeno iz člana 78. i ako se nisu stekli zadovoljavajući uvjeti za nastavak igre u razumno kratkom roku, što cijene suci i delegat/kontrolor, utakmica se nastavlja naredni dan. Ako i tada utakmica nije nastavljena smatra se da je prekinuta trajno.
- 2) Nastavak utakmice vodi se na istom zapisniku i sa istim akterima koji su i utakmicu započeli.
- 3) Izmjene i dopune zapisnika nisu dopuštene.

**X - ODGODA UTAKMICE**

*Član 81.*

- 1) Komesar/Voditelj takmičenja može odgoditi pojedine utakmice ili cijela kola takmičenja, kada to zahtijeva opći interes rukometnog sporta, a u vezi je sa nastupom reprezentacija BiH, ili nastupom jedne ekipe u međunarodnim takmičenjima ili pak iz drugih razloga.
- 2) Komesar/Voditelj takmičenja može odgoditi pojedine utakmice i kada dođe do nenadane situacije kada jedan od članova kluba ( sa spiskom licencirani članova iznenada premine ).
- 3) Komesar/Voditelj Takmičenja na osnovu Kalendara takmičenja će odrediti termine odgođenih utakmica iz stava 1. ovog člana, vodeći računa o odredbama ovih Propozicija.

*Član 82.*

- 1) Klub koja želi odgoditi utakmicu, iz nekih drugih razloga, obavezan je Komesaru/Voditelju takmičenja dostaviti pisani zahtjev, u čijem prilogu će se nalaziti **pisani pristanak druge ekipe i pisani prijedlog o danu i satu odigravanja utakmice, na koju se odnosi zahtjev.**
- 2) Zahtjev iz stava 1. ovog člana, **ekipa mora podnijeti najmanje sedam (7) dana prije dana predviđenog za odigravanje utakmice.**
- 3) Komesar/Voditelj takmičenja je obavezan donijeti odluku u vezi zahtjeva iz stave 1. ovog člana, u roku od tri ( 3 ) dana računajući od dana prijema zahtjeva.

*Član 83.*

- 1) Odgođene se utakmice moraju odigrati u izvanrednim rokovima koje je Komesar/Voditelj takmičenja predvidio kalendarom takmičenja, osim ako Komesar/Voditelj takmičenja nije odlučio drugačije u cilju regularnosti takmičenja.

#### Član 84.

- 1) Komesar/Voditelj takmičenja i UO RS F BiH, imaju pravo odgoditi odigravanje cijelog kola takmičenja i odrediti novi datum odigravanja.

### **XI - ŽALBA NA UTAKMICU**

#### Član 85.

- 1) Na odigranu utakmicu ekipa ima pravo izjaviti žalbu.
- 2) **Žalba iz stava 1. ovog člana, se najavljuje najduže u roku od trideset ( 30) minuta, računajući od trenutka završetka utakmice, a prije zaključenja zapisnika utakmice.**
- 3) U dopunski izvještaj sa utakmice moraju biti ubilježeni razlozi radi kojih ekipa izjavljuje žalbu.
- 4) Utakmica na koju je izjavljena žalba može biti poništena.

#### Član 86.

- 1) Komesar/Voditelj takmičenja ima pravo i obavezu poništiti utakmicu i na koju nije izjavljena žalba, ako se dogodilo nešto što je u očitoj suprotnosti s Međunarodnim pravilima igre, propisnicima RS F BiH i RS BiH i ovim Propozicijama, a od odlučujućeg je značaja za konačni ishod utakmice.

#### Član 87.

- 1) Žalba radi igrališta, sprava i uređaja, čiji su nedostaci vidljivi prije utakmice, mora se najaviti prije početka utakmice.
- 2) Žalba na nastup igrača se mora najaviti prije utakmice i o tome se sačinjava službena bilješka u koju joj je žalitelj dužan navesti razloge za žalbu i potpisati.
- 3) Izuzetno žalba se može najaviti na naknadni upis igrača u zapisnik u skladu sa Pravilima igre najkasnije 30 minuta nakon završetka utakmice.
- 4) Žalba izjavljena nakon utakmice u slučajevima iz stava 1. ovog člana neće se razmatrati.

#### Član 88.

- 1) U roku od četrdeset osam (48) sati, računajući od sata završetka utakmice, ekipa koja je izjavila žalbu, mora poštom, elektronskom poštom ili faksom **dostaviti Komesaru/Voditelju takmičenja žalbu sa svim bitnim elementima** i eventualnim prilozima.
- 2) Ekipa koja podnosi žalbu je obavezna (u roku 48 sati računajući od sata završetka utakmice) na račun RS F BiH, uplatiti taksu od **400,00 KM**.
- 3) U slučaju da podnositelj žalbe ne uplati taksu iz stava 2. ovog člana Komesar/Voditelj takmičenja neće niti započeti postupak razmatranja.

#### Član 89.

- 1) Na odluku Komesara/Voditelja takmičenja nezadovoljna strana ima pravo podnijeti žalbu Drugostepenom organu – (**Takmičarskoj komisiji**) RS F BiH i to u roku od osam (8) dana, računajući od datuma prijema prvostepene odluke.
- 2) Nezadovoljna strana iz stava 1. ovog člana, koja podnosi žalbu na odluku o žalbi Komesara/Voditelja takmičenja, **mora** uplatiti taksu u iznosu od **600,00 KM** na račun RS F BiH.
- 3) U slučaju da podnositelj žalba ne uplati taksu iz prethodnog stava, žalbu će zaključkom odbaciti prvostepeni organ.

#### Član 90.

- 1) Žalba na prvostepenu odluku dostavlja se drugostepenom organu posredstvom prvostepenog organa – Komesara/Voditelja takmičenja, koji je obavezan dopremiti sav materijal drugostepenom organu, koji mora donijeti pravosnažnu odluku najkasnije u roku od 7 dana.



### *Član 91.*

- 1) Na odluku drugostepenog organa može se uložiti zahtjev za vanredno prispitivanje konačne odluke.
- 2) Zahtjev za vanredno prispitivanje konačne odluke člana predaje se u pisanom obliku, Arbitražnoj komisiji posredstvom prvostepenog organa - Komesara takmičenja i to u roku od osam (8) dana, računajući od datuma prijema drugostepene odluke. Na podnijeti zahtjev za vanredno prispitivanje konačne odluke podnositelj istog dužan je uplatiti taksu u visini **od 1.000.00 KM** na račun RS F BiH).
- 3) U slučaju da podnositelj zahtjeva za vanredno preispitivanje konačne odluke ne uplati taksu iz stava 2 ovog člana, zahtjev za vanredno preispitivanje će zaključkom odbaciti prvostepeni organ.

## **XII - REGISTRACIJA UTAKMICA**

### *Član 92.*

- 1) Komesar takmičenja će na osnovu zapisnika utakmice i pismenih izvještaja službenih lica registrirati utakmicu rezultatom 10:0 u korist jedne Ekipe, ako:**

- ▲ Ekipa nije doputovala na odigravanje utakmice iz neopravdanih ili nepoznatih razloga,
- ▲ Ekipa domaćin nije organizirala utakmicu u predviđenom terminu i/ili nije došla na odigravanja utakmice iz neopravdanih ili nepoznatih razloga;
- ▲ igralište nije bilo osposobljeno za igru domaćinovom krivnjom,
- ▲ Ekipa odbije igrati utakmicu iz nepoznatih i neopravdanih razloga,
- ▲ Ekipa ne odigra utakmicu sa ekipama sa prefiksom 2,
- ▲ Ekipa nastupi s igračem, koji nije imao pravo nastupa,
- ▲ Ekipa nastupi s igračem, kojemu je istekla valjanost ljekarskog pregleda,
- ▲ Ekipa napusti igralište ili odbije nastaviti započetu utakmicu,
- ▲ Se krivicom ekipe trajno prekine utakmica,
- ▲ domaćin utakmice nije osigurao prisutnost ljekara ili zdravstvenog tehničara sa potrebnom opremom za pružanje prve pomoći,
- ▲ Ekipa odbije da utakmicu sude delegirane suce,
- ▲ Ekipa nije izmirila svoje novčane obaveze prema RS BiH, prema pismenoj prijavi kancelarije RS BiH.
- ▲ Ekipa nije izmirila novčane obaveze prema službenim osobama utakmice, a prema Odluci Komesara takmičenja je suspendirana do izmirenja istih,
- ▲ Ekipa domaćin utakmice iz nepoznatih razloga ne zakaže termin odigravanja utakmice

- 2) Osim što ekipa u slučajevima iz stava 1. ovog člana gubi utakmicu rezultatom 10:0, ekipi se oduzima jedan (1) bod, od ukupno osvojenih bodova.**

- 3) U slučaju kad je na utakmici postignuti rezultat povoljniji od 10:0, tada se on primjenjuje umjesto rezultata 10:0.

### *Član 93.*

- 1) Ako ekipa domaćin najavi da neće organizirati utakmicu u predviđenom terminu i/ili neće doći na odigravanja utakmice iz neopravdanih razloga;**
- 2) Ako ekipa odbije igrati utakmicu iz nepoznatih i neopravdanih razloga,**
- 3) Ako ekipa nastupi s igračem, koji nije imao pravo nastupa kaznit će se novčanom kaznom.**

### *Član 94.*

- 1) Ako je utakmica registrirana na osnovu odredbi člana 92. i 93. a ovih Propozicija, Komesar/Voditelj takmičenja može protiv ekipe i njenih službenih osoba ili članova, pokrenuti disciplinski postupak.



- 2) Ako ekipa ne odigra dvije utakmice ili utakmice se registriraju 10:0 za protivnika iz bilo kojeg razloga, ekipa se isključuje iz daljnjeg takmičenja.
- 3) Ako ekipa odigra 50 % utakmica i manje njeni rezultati se brišu, a ako je ekipa odigrala 50 % utakmica i jednu ili više od toga sve preostale utakmice će se registrirati službenim rezultatom 10:0 za protivnika, te ista ekipa može nastaviti natjecanje u narednoj natjecateljskoj sezoni pod uvjetom da izmiri novčana dugovanja iz prethodne natjecateljske godine koju je napustila prema RS F BiH

#### *Član 95.*

- 1) Ako ekipa iz opravdanih razloga ne dođe na utakmicu, razlog cijeni Komesar/Voditelj takmičenja, koji i određuje novi datum i vrijeme igranja utakmice.
- 2) Ako ekipa radi neopravdanih razloga ne dođe na utakmicu, mora platiti Ekipi, organizatoru utakmice, stvarne troškove priređivanja utakmice, koje određuje Komesar/Voditelj takmičenja, a koji su dokazivi odgovarajućom financijskom dokumentacijom.

#### *Član 96.*

- 1) Ako ekipa samovoljno napusti natjecanje u toku jesenjeg ili proljetnog dijela, ista je obvezna uplatiti iznos od 5.000 (pet hiljada) KM na račun RS F BiH i u sistem natjecanja može se vratiti nakon protoka vremenskog roka od 3 (tri) godine (uz izmirenje svih možebitnih financijskih dugovanja, uključujući i kotizaciju).**
- 2) Ako ekipa odigra 50 % utakmica i manje njeni rezultati se brišu, a ako je ekipa odigrala 50 % utakmica i jednu ili više od toga sve preostale utakmice će se registrirati službenim rezultatom 10:0 za protivnika,**

#### *Član 97.*

- 1) Komesar/Voditelj takmičenja dužan je utakmicu registrirati u roku od petnaest (15) dana, računajući od dana igranja utakmice.
- 2) Utakmica se registrira na osnovu:
  - ▲ zapisnika utakmice,
  - ▲ pisanih izvjava sudca uz zapisnik sa utakmice,
  - ▲ pisane izvjave nadzornika/delegata uz zapisniku utakmice,
  - ▲ mogućih naknadnih pisanih izvještaja sudca i nadzornika/delegata, te zapisničara i mjerioca vremena,
  - ▲ DVD snimka utakmice po potrebi;

#### *Član 98.*

- 1) Utakmica na koju je uložena žalba registrirat će se po završetku provedenog postupka.

### ***XIII – TAKMIČENJE***

#### *Član 99.*

- Ekipama koje igraju sa prefiksom 2, zbrajaju se svi postignuti rezultati, s tim da na kraju prvenstva rezultatrti sa brišu u cijelosti i pravi se konačna tabela bez ovih ekipa.

**- Igrači ne smiju biti stariji od 21 god.**

- Financijske obveze ekipa sa prefiksom 2, koje se ne izvrše u skladu sa člancima ovih Propozicija, prenose se na ekipu/klub koji nastupa u Premijer ligi, sa pravom suspenzije kluba.

Ekipa koja ne odigra utakmicu sa ekipom ili ekipama sa prefiksom 2 kazniće se shodno članu 92. ovih propozicija.

#### *Član 100.*

- 1) Takmičenje se provodi prema dvostrukom bod sistemu i prema utvrđenom Kalendaru takmičenja.
- 2) Svaka ekipa mora biti jednom domaćin, a jednom gost.

- 3) Ekipe za pobjedu dobiva dva (3) boda, za neriješen rezultat jedan (1) bod, a za poraz nula (0) bodova.

#### *Član 101.*

- 1) **Poredak** ekipa Prvih liga RS F BiH nakon ODIGRANIH SVIH KOLA određuje se na temelju osvojenih bodova.
- 2) Po završetku Prvih liga, a u skladu sa čl. 103. ovih Propozicija utvrđuje se konačni poredak/tabela.
- 3) Prvoplasirana ekipa u Grupi postaje prvakom Grupe.

#### *Član 102.*

Svaka ekipa mora biti jednom domaćin, a jednom gost.

#### *Član 103.*

- 1) **Završni poredak** se određuje na temelju osvojenih bodova.
- 2) Ako dvije i više ekipa osvoji isti broj bodova, poredak se određuje na slijedeći način:
  - ▲ u obzir se uzimaju međusobni rezultati ekipa o kojima je riječ, a poredak na tabeli se određuje na osnovu osvojenih bodova na tako dobivenoj mini tabeli,
  - ▲ ako je broj bodova isti, bolje je plasirana ekipa koja ima bolju razliku datih i primljenih pogodaka na tako utvrđenoj mini tabeli,
  - ▲ ako je razlika postignutih i primljenih pogodaka jednaka, bolje je plasirana ekipa koja je postigla više pogodaka u gostima,
  - ▲ ako se ni tako ne može odrediti poredak, ždrijebom će se odlučiti koja je ekipa bolje plasirana.
  - ▲ Ako je riječ o mjestu koje odlučuje prelazak u niži rang takmičenja, odigrat će se jedna utakmica na neutralnom terenu ili ako je više od dvije ekipe, igraće se turnir po jednostrukom bod sistemu
- 3) Ako utakmica završi neodlučno, igraju se produžeci dva (2) puta po pet (5) minuta.
- 4) Ako i tada rezultat bude neodlučan, pobjednik će se dobiti izvođenjem sedmeraca.

#### *Član 104.*

- 1) Poredak ekipa Prvih liga RS F BiH, utvrđuje se na način određen članom 103. Propozicija.
- 2) Prvoplasirane ekipa u muškoj konkurenciji za takmičarsku sezonu 2020/2021 postaju prvakom Prvih Liga RS F BiH.

#### *Član 105.*

- 1) **Po završetku PRVE LIGE za Žene, nova članica PLŽ RS BiH za natjecateljsku 2021/2022 godinu postaje prvoplasirana ekipa Prve lige za žene RS F BiH (jedna).**
- 2) **Po završetku PRVIH LIGA JUG i SJEVER (za muškarce), novi članovi PLM RS BiH za natjecateljsku 2021/2022 godinu postaju prvoplasirana ekipa Prvih liga Jug i Sjever RS F BiH.**

#### *Član 106*

U slučaju da nastupi određena bolest – epidemija, koja prekine prvenstvo u bilo kom kolu liga a nastavak se ne može regularno nastaviti prvenstvo se završava odlukom kolom kada je liga prekinuta to se smatra konačna tabela za sezonu.

### **XIV - KAZNE ODREDBE**

#### *Član 107.*

- 1) Ekipe koje su prekršile pojedine ili više odredbi ovih Propozicija kažnjava se.
- 2) **Sve se kazne uplaćuju na račun RS F BiH i to u roku od četiri (4) dana računajući od dana objavljivanja Glasnika/Biltena na web stranici RS F BiH i dopremanja valjanog Računa.**
- 3) Račun za uplatu kazne doprema se elektronskom poštom na službenu e-mail adresu kluba.

### *Član 108.*

- 1) Ekipe koje igraju utakmicu, a po odluci Komesara/ takmičenja ili Takmičarske komisije, u posljednjem Biltenu/Glasniku su bili kažnjeni, obavezni su najmanje trideset (30) minuta prije početka utakmice, delegatu predložiti uplatnicu iz koje je vidljivo da je kazna uplaćena.
- 2) **Ekipe koje ne ispune odredbe iz stava 1. ovog člana, kaznit će se novčanom kaznom.**
- 3) **Ekipe koje ne uplate svoju finansijsku obavezu prema RS F BiH (kotizaciju ili dugovanja po bilo kom finansijskom osnovu) se suspendiraju do uplate, a sve utakmice u toku suspenzije će se registrirati službenim rezultatom uz oduzimanje po jednog boda od već osvojenih bodova i dodatno se kažnjavaju novčanom kaznom.**
- 4) Evidencija i vjerodostojnost možebitnih finansijskih dugovanja su isključivo u nadležnosti RS F BiH.

### *Član 109.*

- 1) Diskvalifikacija sa prijavom (izvješćem), **crveni karton+plavi karton**, izrečena igraču ili službenoj osobi, ima za posljedicu i pokretanje disciplinskog postupka i automatsku suspenziju.
- 2) Kažnjeni igrač ili službena osoba je obavezan dati pismenu izjavu delegatu utakmice 15 minuta po okončanju utakmice.
- 3) Ekipe čiji član je diskvalificiran sa prijavom ( izvješćem ) kažnjava se novčanom kaznom.

### *Član 110.*

- 1) Diskvalifikacija se izriče igraču i službenoj osobi ekipe.
- 2) Ekipe čija službena osoba ili igrač-ica, bude diskvalificirani, kaznit će se novčanom kaznom.
- 3) Igrač-ica ili službena osoba može biti kažnjena i sa jednom ili više utakmica ne igranja ili vršenja službene dužnosti, što zavisi od težine učinjenog prekršaja.
- 4) Ne važi automatska suspenzija, ako protiv prekršitelja nije podnijeta prijava u dopunskom ili u izvještaju uz zapisnik sa utakmice od strane sudca ili nadzornika/delegata utakmice.
- 5) Komesar /voditelj takmičenja kazne izriče na temelju ovih propozicija.
- 6) U slučaju povreda odredaba Disciplinskog pravilnika RS BiH ili RS F BiH, Komesar/Voditelj takmičenja obavezan je pokrenuti i disciplinski postupak protiv osoba za koje smatra da su izvršili jednu ili više povreda odredaba Disciplinskog pravilnika i izreći kaznu ili suspenziju izvršiocu ili izvršiocima povrede ili uputiti zahtjev za pokretanje postupka Disciplinskoj komisiji o eventualnom izvršiocu ili izvršiocima povrede.

### *Član 111.*

Službena osoba koja dobije opomenu, se upozorava na korektno ponašanje za prvi put (obavezno evidentiranje po ekipi), a za svaku narednu izrečenu opomenu ekipa će se kaznit novčanom kaznom, progresivnim principom do maksimalnog iznosa od: **200,00 KM.**

- Prva opomena evidencija kod Komesara/Voditelja,
- Druga opomena kazna 50,00 KM,
- Treća opomena 100,00 KM,
- Četvrtai svaka naredna 200,00 KM

### *Član 112.*

Ekipe čijoj službenoj osobi bude izrečena kazna isključenja na 2 minuta, kaznit će se novčanom kaznom.

### Član 113.

Za nesavjesno obavljanje dužnosti ili neopravdan otkaz poslije delegiranja **delegat/kontrolor** će biti kažnjen prema dolje utvrđenoj skali i to:

**Nesavjesno obavljanje dužnosti - 2** utakmice ne delegiranja

**1a. Za neopravdani otkaz nominiranja – 2 utakmice ne delegiranja**

1.1. Nesavjesno obavljanje dužnosti – naredni put - Skidanje sa liste

2. **Neuredno pisanje izvještaja - 2** utakmice ne delegiranja

2.1. Neuredno pisanje izvještaja – naredni put - Skidanje sa liste

3. **Nedostavljanje zapisnika u roku - 2** utakmice ne delegiranja

3.1. Nedostavljanje zapisnika u roku – naredni put Skidanje sa liste

4. **Nepravovremeni dolazak na utakmicu - 2** utakmice ne delegiranja

4.1. Nepravovremeni dolazak na utakmicu naredni put - Skidanje sa liste

5. **Ne dostavljanje izvještaja o obavljenom kontroliranju suđenja**

**Voditelju/Komesaru takmičenja i SSK - 2** utakmica ne delegiranja

5.1 Ne dostavljanje izvještaja o obavljenom kontroliranju suđenja Voditelju/Komesaru takmičenja i stručno sudačkoj komisiji naredni put - Skidanje sa liste

6. **Neobjektivno prikazivanje činjenica kao i prikrivanje pojedinih činjenica** - skidanje sa liste

2) Za nesavjesno obavljanje dužnosti **sudaca** ili neopravdani otkaz nominiranja će biti kažnjene prema dole utvrđenoj skali i to:

1. **Nesavjesno obavljanje dužnosti - 2** utakmice ne delegiranja

1a. Neopravdan otkaz nominiranja – 2 utakmice ne delegiranja

1.1. Nesavjesno obavljanje dužnosti – naredni put - Skidanje sa liste

2. **Nepravovremen dolazak na utakmicu - 2** kola ne delegiranja

2.1. Nepravovremen dolazak na utakmicu naredni put - Skidanje sa liste

3. **Neobjektivno prikazivanje činjenica u izvještaju - 2** kola ne delegiranja

3.1. Neobjektivno prikazivanje činjenica u izvještaju naredni put - Skidanje sa liste

4. **Neopravdan nedolazak-otkaz na utakmicu - 2** kola ne delegiranja

4.1. Neopravdan nedolazak-otkaz na utakmicu naredni put - Skidanje sa liste

5. **Neobjektivno prikazivanje činjenica kao i prikrivanje pojedinih činjenica** - Skidanje s liste

3) Nesavjesnim obavljanjem dužnosti ima se smatrati nepoštivanje odredaba ovih propozicija od strane službenih lica, a za koje posebnim odredbama nisu predviđene kazne za nepoštivanje istih.

### Član 114.

## NOVČANE KAZNE IZREČENE NA OSNOVU POVREDA OVIH PROPOZICIJA

Član	Kazna	Iznos
<b>II DVORANA</b>		
3.	Novčani iznos	500,00 KM
4.	Novčani iznos pojedinačno po stavu 2.	200,00 KM
5.	Novčani iznos	500,00 KM
6.	Novčani iznos	200,00 KM
7.	Novčani iznos	500,00 KM
<b>VI EKIPE</b>		
23.	Novčani iznos	500,00 KM
24.	Novčani iznos	100,00 KM
26.	Novčani iznos	100,00 KM
29.	Novčani iznos	50,00 KM po igraču / službenoj osobi
32.	Novčani iznos	200,00 KM

33.4. Novčani iznos	200,00 KM
33.5. Novčani iznos	1.000,00 KM

### **VII ORGANIZACIJA UTAKMICE**

34. Novčani iznos	200,00 KM
35. Novčani iznos	500,00 KM
36. Novčani iznos	500,00 KM
38. Novčani iznos	200,00 KM
39. Novčani iznos	200,00 KM
40. Novčani iznos	200,00 KM
41. Novčani iznos	200,00 KM
42. Novčani iznos	1.000,00 KM
43. Novčani iznos	od 500,00-1.500,00 KM
43.4. Zabrana nastupa u dvorani	1 do 6 utakmica
46. Novčani iznos	200,00 KM
47. Novčani iznos	200,00 KM
49. Novčani iznos	1.500,00 KM
50. Novčani iznos	200,00 KM
51. Za delegate/službene osobe	veza član 113.
52. Novčani iznos	200,00 KM i delegate/službene osobe veza član 113.

### **VIII - SLUŽBENE OSOBE UTAKMICE**

64. Novčani iznos	200,00 KM
68. Novčani iznos	200,00 KM po igraču ili pripadniku
70. Novčani iznos	300,00 KM
72. Novčani iznos	200,00 KM po osobi za zap.stolom
73. Novčani iznos	500,00 KM
74. Novčani iznos	1.500,00 KM
77. Za delegate/službena lica	veza član 113.
93. Novčani iznos	1.000,00 KM

### **XIV - KAZNENE ODREDBE**

108. Novčani iznos	100,00 KM
109. Novčani iznos	250,00 KM
110. Novčani iznos	200,00 KM
111. Novčani iznos	50,00 KM +
112. Novčani iznos	150,00 KM

Sve novčane kazne koje je izrekao Komesar/Voditelj takmičenja moraju se uplatiti u propisanom vremenskom roku.

Izjavljena žalba na odluke Komesara/Voditelja takmičenja ne odgađa izvršenje odluke.

### **XV TV,RADIO,FILMSKA,VIDEO I REKLAMNA PRAVA**

#### *Član 115.*

- 1) Ekipe domaćin ima pravo da dodjeljuju televizijska, radio, video i filmska prava, kao i prava reklamiranja u sportskim dvoranama, za vrijeme svojih utakmica Prvenstva.
- 2) RS BiH ima pravo postavljanja jednog reklamnog panoa veličine 200 x 80 cm ispred zapisničkog stola, bez naknade organizatoru utakmice.

#### *Član 116.*

- 1) Sve ekipe Prvih liga RS F BiH će izdati odobrenja, a na osnovu pismenih zahtjeva, svim zainteresiranim (televiziji, radio, novine i sl.).
- 2) Ekipe se obavezuju da svim zainteresiranim dostave na vrijeme sva potrebna obavještenja oko svojih utakmica.

### **XVI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

#### *Član 116.*

1) Odredbe Propozicija tumači IO RS F BiH. Sve što nije precizirano ovim Propozicijama, određeno je drugim propisnicima RS F BiH i RS BiH.

*Član 117.*

1) Izmjene i dopune Propozicija vrše se na način i po postupku njihovog donošenja.

*Član 118.*

1) Propozicije takmičenja stupaju na snagu danom donošenja

Broj: \_\_\_\_\_

**Predsjednik RS F BiH  
Dario Pušić, sr  
Dopredsjednik RS F BiH  
Asim Šahman, sr**